

DIPALO SESOTHO KA

Buka ya 2
Kotara ya
3 & 4



DIPALO KA SESOTHO – Kereiti | Buka ya 2

ISBN 978-1-4315-0131-1




basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Lebitso:

Phaposi:



ISBN 978-1-4315-0131-1



MATHEMATICS IN SESOTHO
GRADE 1 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0131-1
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
11th Edition

1 2 3 4

Lenaneo

Nomoro	Sehlooho	Leqephé
65	Utlwisa palo I1	2
66	Utlwisa palo I2	4
67	Utlwisa palo I3	6
68	Utlwisa palo I4	8
69	Utlwisa palo I5	10
70	Ho kopanya ho fihla ho 20 – Ho bala	12
71	Ho kopanya – ho aha le ho heletsa dinomoro ho fihla ho 10	14
72	Ho kopanya – ho aha le ho heletsa dinomoro ho fihla ho 20	16
73	Ho kopanya le ho tlosa – ho aha le ho heletsa	18
74	Bolelele	20
75	Tjhelete le tjhentjhe	22
76	Tjhelete le tjhentjhe	24
77	Tjhelete: Ho kopanya le ho tlosa	26
78	Diphumano	28
79	Diphumano le nako	30
80	Dihlopha tsa hlano ho isa ho 15	32
81	Bo-hlano: ho kopanya ho iphetang ho fihla ho 15	34
82	Bo-hlano ho isa ho 15	36
83	Nomora dipaterone tsa bo-hlano ho fihla ho 50	38
84	Dipaterone tsa dinomoro tsa bo-hlano ho fihla ho 80	40
85	Habedi	42
86	Dihalofo	44
87	Dintho tsa 3-D	46
88	Dintho tsa 3-D – boholo le ho thetheda	48
89	Dipaterone tsa Geometeriki	50
90	Dihlopha tsa pedi ho isa ho 15	52
91	Bo-pedi habedi ho fihla ho 15	54
92	Bo-pedi ho fihla ho 15	56
93	Dipaterone tsa dinomoro 2 ho isa ho 50	58
94	Simeteri	60
95	Dinomoro le boleng ba sebaka	62
96	Bolelele	64

Nomoro	Sehlooho	Leqephé
97	Nomoro I6	66
98	Nomoro I7	68
99	Nomoro I8	70
100	Nomoro I9	72
101	Nomoro 20	74
102	Ho kopanya	76
103	Ho tlosa	78
104	Ho kopanya le ho tlosa	80
105	Dinomoro tsa tatellano	82
106	Dintho le dibopeho	84
107	Tjhelete	86
108	Tjhelete hape	88
109	Dibopeho tsa 2-D	90
110	Dibopeho tsa 2-D – tse otlolohileng le mahlakore a tjhitja	92
111	Dibopeho tsa 2-D hape	94
112	Dihlopha tsa hlano ho isa ho 20	96
113	Bo-hlano – ho kopanya ho iphetang ho fihla ho 20	98
114	Ho arolelana ho fihla ho 20	100
115	Dipaterone tsa dinomoro – hlano ho isa ho 100	102
116	Boemo le ho bona	104
117	Dihlopha tsa bo-pedi ho isa ho 20	106
118	Bo-pedi – ho kopannwa ho phetwang ho isa ho 20	108
119	Dipalo tsa dipaterone – bo-pedi ho isa ho 100	110
120	Dipaterone tsa dipalo – bo-pedi ho isa ho 100	112
121	Boteng (boima)	114
122	Ho pheta habedi	116
123	Ho hafola	118
124	Diphumano	120
125	Haholo ka diphumano	122
126	Boholo	124
127	Dipaterone tsa geometeri	126
128	Simeteri	128



4 5 0 2 5 1 4 5 10 4 5 0 1 4 2 * 4 9 5 4 8 6 1



Mofumahadi Angie
Motshekga, letona la
Lafapha la Thuto ya
Motheo.



Ngaka Reginah Mhaule
Motlatsi wa Letona la
Thuto ya Motheo.

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo.

Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo. Ngaka Reginah Mhaule.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlakwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.


Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlakwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnate ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.



Kereiti |




M m e t s e

KA SESOTHO



Buka ena ke ya:


Buka ya |




Boikgopotso: Ho latela mohlala le ho nyalanya

Thusa ngwana ho fumana dintho tsa ho bapala.

QALA



QETELLA










Ho bapisa




Fumana setshwantsho se tshwanang le se lebokoseng la pele.



Teacher:
Sign:
Date:






Boikgopotso: ho hlophisa mebala le ho tereisa dipaterone



Beha dibopeho ho ya ka mmala, mabokoseng.
Mola o mong le o mong o nke mmala wa sebopetho sa pele.
Re entse mohlala ka dibopeho tse kgubedu.
Bolela mmala wa sebopetho se seng le se seng.
Sebedisa disewa kamora buka.






Dipaterone



Tereisa mela ya matheba ho phethela paterone ya leruarua.







Teacher:
Sign:
Date:



Boikgopotso: Mebala le dipaterone







Etsa mola ho bapisa diaparo tse tshwanang ka mmala.





Pele tereisa dipaterone tsa mola tse arohaneng o sebedisa monwana wa hao mme e be o sebedisa kerayone kapa pensile. Jwale kopa dipaterone tse nyenyane tse qadilweng ka ho le letshehadi. Paterone ya pele e tla o tataisa kamehla.









Teacher: Sign:
Date:






Boikgopotso: Ho hlophisa le ho nyalanya dibopeho

Fumana didikadikwe tsa hao tse sehuweng ka morao ho buka ebe o di beha dibakeng tsena.







Fumana
tekanyohohle
tsa hao tse
sehuweng ebe o
di beha dibakeng
tsena.





Fumana
dikgutloharo tsa
hao tse sehuweng
ebe o di beha
dibakeng tsena.



Fumana ditaemane tsa
hao tse sehuweng ebe o
di beha dibakeng tsena.



Teacher:
Sign:
Date:


















Boikgopotso: fumana mme o bale

Tadima ditshwantsho tsena tsa diphoofolo.

Jwale bala palo ya mofuta ka mong o fapaneng wa phoofolo e be o taka palo ya matheba e lekanang le tsona bolokong bo nepahetseng leqepheng le latelang.

Re o etseditse ya dikatse.





Teacher:
Sign:
Date:








Boikgopotso: Maemo





Etsetsa phoofolo e moleng ho bontsha hore e moleng o le mong le boloko bo khalaruweng botala sedikadikwe. Re entse mohlala hore o o bone.




Etsetsa phoofolo sedikadikwe ho boemo ba lebokose le ka hodima.



Etsetsa phoofolo sedikadikwe ho boemo ba lebokose le ka hodima.











Etsetsa phoofolo sedikadikwe ho boemo ba lebokose le ka hodima.





Pele tereisa dipaterone o sebedisa monwana wa hao e be o sebedisa kerayone le pensile.
Paterone ya pele moleng e tla o tataisa kamehla.



Teacher:
Sign:
Date:





Boikgopotso: Nako

Tadima ditshwantsho mme o bolele se nkang nako e telele (✓) le se nkang e kgutshwane (✗). Tshwaya(✓) se nkang nako e telele. Etsa sefapano ho se nkang nako e kgutshwane (✗).



Ho ya sekolong
ka maoto.



Ho ya sekolong
ka koloi.



O etsa
samentjhisi.



Ho etsa kuku.



Ho sebetsa
sekolong.



Ho bapala
papadi ya bolo.





Ho penta ntlo.



Ho penta
setshwantsho.



Pele tereisa dipaterone o sebedisa monwana wa hao e be o sebedisa kerayone kapa pensele.
Paterone ya pele moleng e tla o tataisa kamehla.





Teacher: Sign:
Date:



Boikgopotso: Dibopeho, boholo le mebala

Etsestsa ntho e kgolo ho feta tse ding setshwantshong se seng le se seng sedikadikwe.





Ho bala



Etsa sedikadikwe sa dintho tse tshwanag ka mmala jwalo ka pente e lebokoseng.



Kotara ya |

q



Bala dintho tse setshwantshong. Tereisa lebitsopalo.


Nngwe

Notshi e le nngwe

Ngwanana a le mong

Ntlo e le nngwe




Bolo e le nngwe




Tereisa palo.




Bapisa ditshwantsho.






Tlotsa e le nngwe ka mmala.




Kopa mme o take l ho feta.



Ikwetlise ka palo ena.



Tlotsa didikadikwe ka mmala.



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Teacher:
Sign:
Date:



10

Kotara ya |





Bala dintho tse setshwantshong. Tereisa lebitsopalo.

Pedi



Difate tse tharo



Bashanyana ba babedi

Dikhaete tse pedi


Dintja tse pedi



Tereisa palo.




Bapisa ditshwantsho.



20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tlotso tse pedi ka mmala.



Kopa mme o take l ho feta.



Ikhetlise ka palo ena.



Tlotso dikwere ka mmala ha o ntse o di bala.



Teacher:
Sign:
Date:







Bala dintho tse setshwantshong. Tereisa lebitsopalo.

Tharo



Matata a mararo
Dikgofu tse tharo
Dipalesa tse tharo
Diboko tse tharo




Tereisa palo.



Bapisa ditshwantsho.





Tlotsa tse 3 ka mmala bolokong bo bong le bo bong.



Kopa mme o take 3 ho feta.




Ikwtelise ka palo ena.



3 tharo




1 2 3 4



Teacher:
Sign:
Date:



Tlotsa dikgutlotharo ka mmala ha o ntse o bala.




12a

Kotara ya |




Tshwaya (✓) ho terene e kgutshwane ka ho fetisisa.


Bolelele le boemo



Tshwaya (✓) ho terene e telele ka ho fetisisa.




Taka terene e telele ho feta tse ding.






Khalara lentswe le nepahetseng; terene e kgutshwane ke:



capele	kahodimo	kamorao
--------	----------	---------



capele	kahodimo	kamorao
--------	----------	---------



capele	kahodimo	kamorao
--------	----------	---------



Taka terene e telele ho feta tse ding.


kahodimo



ho bapa le



kapela



Teacher:
Sign:
Date:

12b

Kotara ya |



Etsetsa ntho e kgutshwane setshwantshong
se seng le se seng sedikadikwe.

Bolele




kgutshwane telele




Tshwaya karbo e nepahetseng.


Tshwaya e telele ka
ho fetisia.



Tshwaya pensile e
kgutshwane ka ho fetisia.



Tshwaya kerayone ebatsi
ho feta tse ding.



Taka: Moaho o le mong o mokgutshwane le o mong o molelele ho feta o ka tlaase.



Taka noka e batsi le e tshesane ho feta e setshwantshong.



Teacher:
Sign:
Date:




13

Kotara ya!




Bapisa dinomoro 1-3

Tshwaya diboloko tse nang le palo e lekanang le dintho.



Tshwaya boloko kapa diboloko tse nang le dintho tse ngata ho feta diboloko tse fifaditsweng.





Kopa mme o take seboleho se seng ka lehlakoreng le letona.



Taka seboleho se le seng ka tlaase ka letsohong le letona.



Taka seboleho se le seng ka tlaase ka letsohong le letona.



Tereisa e nyenyanek a ho fetisisa ya dinomoro tse pedi.

1	2	3
---	---	---




Teacher:
Sign:
Date:







Bala dintho tse setshwantshong. Tereisa lebitsopalo.

Nne






Dikatse tse nne
Bohlwa bo bone
Makgapetla a mane
Dinta tse nne




Tereisa palo.



Bapisa ditshwantsho.





Tlotsa tse 4 ka mmala.





Kopa mme o take dibopeho tse ding tse 4 mme o dikhale.



Ikwetlise ka palo ena.



Tlotsa ditaemane ka mmala ha o ntse o bala.



15

Kotara ya!





Kopanya le ho tlosa ho fihla ho 4

Qetella tse latelang ka ho etsa setshwantsho:


	le		e etsa	<input type="text"/>		le	<input type="text"/>	e etsa	
	le		e etsa	<input type="text"/>		le	<input type="text"/>	e etsa	
	le		e etsa	<input type="text"/>		le	<input type="text"/>	e etsa	



Ho setse dibadi
tse kae?






Ngola palopolelo ya:



4	tlosa	<input type="text"/>	e etsa	3
<input type="text"/>	tlosa	<input type="text"/>	e etsa	<input type="text"/>
<input type="text"/>	tlosa	<input type="text"/>	e etsa	<input type="text"/>



Taka di khountara tse ding ho etsa 4.





Kopanya tsena mme o tlatse dikarabo.



le




le



1 le 2 di etsa

3



le



2 le 2 di etsa



le



le



3 le 1 di etsa



le



1 le 3 di etsa



le



2 le 2 di etsa



Teacher:
Sign:
Date:



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


16

Kotara ya |




Nako

Ngola dinomoro | ho isa ho 4 dibolokong ho bontsha tsela eo motho a e latelang ha a hola.



Tshwaya ho bolela hore ke sefe seo o ka se etsang kapele.



1 2 3 4 | 2 3 4



| 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Taka ho hong:

a. o entse maobane



b. o entse kajeno



c. o tla etsa hosane



Teacher:
Sign:
Date:





Bala dintho tse setshwantshong. Tereisa lebitsopalo.


Hlano

Dibere tse hlano

Dipompong tse hlano

Dinaledi tse hlano




Metsero e mehlano



Tereisa palo.




Bapisa ditshwantsho.







Tlotsa tse 5 ka mmala bolokong bo bong le bo bong.



Kopa mme o take tse ding tse 5.




Ikhetlise ka palo ena.



5 5 5 5

Bala palo ya ho arola dibopeho tse motopo ka ho lekana.





Ikgopotse dinomoro | ho isa ho 5

Ithute ho ngala dipalo tsena.

1 2 3 4 5



Etsa sedikadikwe palong e nepahetseng.

		2	3	4	5	6	7
		2	3	4	5	6	7
		2	3	4	5	6	7
		2	3	4	5	6	7
		2	3	4	5	6	7



Ngola mabitso a dipalo.

	1	nngwe
	2	pedi
	3	tharo
	4	nne
	5	hlano

|q


Kotara ya!



Kopanya ho fihla ho 5

Eketsa difaha ka ho taka tse ding hape.

Taka e nngwe ho feta.



Taka tse pedi ho feta.



Taka tse tharo ho feta.



Bala mme o kopanye: tsena e be o tlatsa karabo.



le



le


2 le 2 di etsa 4




le



2 le 1 di etsa



le



3 le 2 di etsa



le



2 le 3 di etsa



Taka dikgutloharo tse ding hape. O lemoha eng?



	1 ho feta	
	2 ho feta	
	3 ho feta	
	4 ho feta	



Taka karabo mme o ngole palo ya:

	le		fana	



Teacher:
Sign:
Date:



20

Kotara ya!



Tlosa ho 5 mme o kopanye ho fihla ho 5

Taka tlaase.

	1 tlaase	
	2 tlaase	
	3 tlaase	
	4 tlaase	



Ngola palo ya:

	5	tlosa	I	ke	4
		tlosa		ke	
		tlosa		ke	



Tlosa ka ho balla morao.

5 tlosa 3




5 tlosa 2





Eketsa ka ho balla pele.

2 eketsa 3



1 eketsa 4



Bontsha palo palomoleng.

5 tlosa 2



5 tlosa 4



Teacher:
Sign:

Date:



21

Kotara ya!



Kopanya le ho tlosa ho fihla ho 5


Qetella tse latelang:




le




mphe




le



mphe




le



mphe




Qetella tse latelang:



le

mphe





le

mphe



le






mphe







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Taka diapole tse ding ho etsa 5.



Ho setse difaha tse kae? Di take.



Qaka ya mantswe.

Tijhere ya hao/ motswadi o tla o balla sena mme o hloka ho etsa setshwantsho ho e rarolla.

Lisa o ne a na le dipere tse pedi. Musa o mo neile pere e le nngwe. O na le dipere tse kae jwale?

Lisa o ne a na le dipere tse nne. Musa o nehile Silo dipere tse pedi. O nale tse kae jwale?



Teacher:
Sign:


Date:






Ho kopanya le ho tlosa | ho isa ho 5


Khalara difaha ho bontsha:




2 le 3 ke 5



1 le 4 ke 5




3 le 2 ke 5




4 le 1 ke 5




Tshwaya sefaha ho bontsha:




5 tlosa 2 ke 3



5 tlosa 1 ke 4



5 tlosa 3 ke 2




5 tlosa 4 ke 1




Khalara difaha. Thusa senqanqane ho se bontsha molapalong.


2 le 3 ke




3 le 2 ke



1 le 4 ke




4 le 1 ke




Tshwya difaha tseo o di tlösang mme o e bontshe molapalong.


5 tlosa 3




5 tlosa 2



5 tlosa 1



5 tlosa 4



Teacher:
Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20






Ke di feng tse shebahalang jwalo ka mabokose?

Ke di feng tse shebahalang jwalo ka dibolo?

Ke e feng e ka bidikang, ke e feng e ka thellang?




Dibolo le mabokose





Khalara oohle:

- Mabokose a manyenyane le dibolo ka bokgubedu
- Mabokose a maholo le dibolo ka bobolou



Tereisa mantswe.

lebokose

bolo



24a

Kotara ya |

Le letshehadi le le letona



Letsoho le
letshehadi

Letsoho
le letona

	Le letshehadi	Le letona
Sefate se ka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koloi e ka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ntlo e ka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nonyana e ka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sehlaha se ka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Le letshehadi	Le letona
Ntja e ka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nku e ka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ntlo e ka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sekolo se ka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palesa e ka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Etsa sedikadikwe letsohong le letona.
Etsa sedikadikwe leotong le letona.
Ema seka moshemane o bontshe
letsoho le letona.

letona

letshehadi



Ithute ho ngola palo tsena.



3



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Teacher:
Sign:
Date:



24b

Kotara ya |



Thusa bunny ho fumana dihwete.



Na o tshwanelo ho thinyetsa ka ho le letshehadi kapa ka ho le letona?

Ditshupiso tsa tsela

letshehadi	letona
<input checked="" type="checkbox"/>	



letshehadi	letona




letshehadi	letona



letshehadi	letona



letshehadi	letona





Khalara lentswe le nepahetseng ho nyalana le lerumo.

	hodimo	le letshehadi	tlaase	le letona
	hodimo	le letshehadi	tlaase	le letona
	hodimo	le letshehadi	tlaase	le letona
	hodimo	le letshehadi	tlaase	le letona



Etsetsa lerumo le nepahetseng le nyalanang le la pele moleng.



Ho aha le ho thuba dinomoro


Tlatsa dinomoro tse nepahetseng bolokong bo bong le bo bong.



2 le 1 ke 3




le ke



le ke



le ke




le ke



le ke



le ke




le ke






Jwale leka tsena.




le le ke



le le ke




le le ke



le le ke



le le ke



le le ke


26

Kotara ya!






Ho kopanya habedi

Etsa matheba a mapheong habedi.



Etsa dibopeho habedi.



Taka mme o tlatse dinomoro.

Habedi ke

Habedi

ke

Habedi ke

Habedi

ke



Taka mme o tlatse dinomoro.

Habedi ke



Habedi I ke 2

I kopanya I ke

Habedi ke




Habedi ke

kopanya ke




Bontsha tse latelang melapalong.

I habedi ke



2 habedi ke



Teacher:
Sign:

Date:



Boholo le bonyenyane



- Etsa sedikadikwe se sekqubedu phoofolong e kgolo ebe o etsa sedikadikwe se
- Taka sekwere ho pota phoofolo e nnyane ho feta lebokoseng ka leng.




kgolo	nyenyane	kgolo haholo	nyenyane haholo
-------	----------	--------------	-----------------





Taka bolo e kgolwanyana.





Taka bolo e nyenjane.






Taka lebokose le lenyenjane.






Taka lebokose le leholwanyane.



Khalara le bikose le lenyenjane ka ho fetisia le bolo.



Khalara bolo e kgolo ka ho fetisia le lebokose.



Teacher:
Sign:




Date:









Hlophisa dintho

Nyalanya dintho tse hlophisisweng le ditshwantsho.






Hlophisa ka ho etsa setshwantsho sa e nngwe le e nngwe.





Ngololla dibopeho tse setshwantshong o nto ngola palo ya tse ding le tse ding ka tlase.



Teacher:
Sign:
Date:




29

Kotara ya!



Ha re arolelaneng ka ho lekana

Bala dinamune, dipanana le diapole o nto ngola palo ka mabokoseng




4

dinamune

dipanana

diapole

Arola le ho taka dinamune, dipanana le diapole ka ho lekana dipakeng tsa bana ba babedi.



62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Arola seholpha se ka lebokoseng la pele ka dihlopha tse pedi.
Taka dihlopha tse pedi ka mabokoseng a arohaneng.



$$\boxed{4} = \boxed{2} - \boxed{2}$$



$$\boxed{} = \boxed{} - \boxed{}$$



$$\boxed{} = \boxed{} - \boxed{}$$



Teacher:
Sign:


Date:






Ho arolelana ka ho lekana

Etsa sedikadikwe ho potoloha tholwana le diphofolo ho di arolela ka ho lekana.




Tshwene e le nngwe e fumane dipanana tse kae?

3




Mmutlanyana o le mong o fumane dihwete tse kae?



Tshwene e le nngwe e fumane dipanana tse kae?

Mmutlanyana o le mong o fumane dihwete tse kae?




Tshwene e le nngwe e fumane diapole tse kae?

Na ho ne ho na le diapole tse setseng ka mora hore di arolwe ka ho lekana?






Hlophisa dibadi ka dihlopha tse pedi tse lekanang mme o behe sefapano hodima dibadi tse setseng.







Beha dibadi ka dihlopha tse 3 tse lekanang o nto beha sefapano hodima dibadi tse setseng.











Na o ka bopa tora ka dintho tsohle tse latelang?
Tshwaya ee kapa tjhe.

Bopa dintho



Ee

Tjhe



Ee




Tjhe



Tjhe



Na tora e tla ema kapa tjhe? Sebedisa ✓ kapa ✗.



Sebedisa mabokose a leshome le kgomo ho iketsetsa moaho wa hao.
Na kgomo e etsa ho be bonolo?



Teacher:
Sign:


Date:





Tereisa dikgwedi tsa selemo.
Khalara balune ya kgwedi ya letsatsi la hao la tswalo.

Ho bolela nako



Pherekong

Hlakola

Hlakubele

Mmesa

Motshehanong

Phupjane

Phupu

Phato

Lwetse

Mphalane

Pudungwane

Tshitwe



Tereisa matsatsi a beke.
Khalara boloko ba letsatsi la kajeno.

Mantaha

Labobedi

Laboraro

Labone

Lbohlano

Moqebelo

Sontaha



Teacher:
Sign:
Date:

69


33

Kotara ya 2



Taka didikadikwe tse 6 kahara boloko.




Tshelela



Tereisa nomoro.




Bapisa ditshwantsho.




70



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tlotsa didikadikwe tse 6 ka mmala.



Kopa mme o take tse 6 ho feta.




Ikwetlise ka palo ena.



6


tshelela



6 6 6 6



Tlotsa didikadikwe ka mmala ha o ntse o bala.



34

Kotara ya 2



Taka dikwere tse 7 kahara boloko.




Supa




Tereisa nomoro.




Bapisa ditshwantsho.



supa



supa





72



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tlotso tekanyohohle tse 7 le diboloko tse 7.



Kopa mme o take tse 7 ho feta.



Ikwetlise ka palo ena.



7


supa



7 7 7 7



Tlotso dikwere ka mmala ha o ntse o bala.



Teacher:
Sign:

Date:


35

Kotara ya 2



Taka dibopeho tse 8 kahara boloko.




Robedi




Tereisa nomoro.



Bapisa ditshwantsho.







Tlotsa dinaledi tse 8 ka mmala.



Kopa mme o take tse 8 ho feta.



Ikwetlise ka palo ena.



Tlotsa didikadikwe ka mmala ha o ntse o bala.




36

Kotara ya 2



Taka dipelo tse q kahara boloko.




Robong



Tereisa nomoro.




Bapisa ditshwantsho.







Tlotsa dibalunu tse robong ka mmala.




Kopa mme o take tse q ho feta.



Ikwetlise ka palo ena.



Tlotsa dikgutlotharo ka mmala ha o ntse o bala.





Tletse le ha ho letho


Tlotsa karabo e nepahetseng ka mmala.
Na ditshela di tletse kapa ha di na letho?



letho tletse



letho tletse



letho tletse


letho tletse




letho tletse



letho tletse



letho tletse



letho tletse

letho tletse



letho tletse

letho tletse



letho tletse

letho tletse


letho

tletse



Tlotsa karabo e nepahetseng ka mmala.
Na ditshela di tletse kapa ha ho letho?

tletse ha ho letho




ha ho letho tletse

ha ho letho tletse



ha ho letho tletse

ha ho letho tletse



ha ho letho tletse

ha ho letho tletse



ha ho letho tletse

ha ho letho tletse



Teacher:
Sign:

Date:


38

Kotara ya 2




Bala menwana ya matsoho a mabedi.

Leshome




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Tereisa palo.




Bapisa ditshwantsho.



10 ● ● ● ●



10



10


10 ● ● ● ●





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tlotsa ditholwana tse 10 ka mmala.



Kopa mme o take tse 10 ho feta.



Ikwetlise ka palo ena.



Tlotsa dikgutlotharo ha o ntse o bala.



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Teacher:
Sign:

Date:



81

3q

Kotara ya 2



Dipalo I ho ya ho 10

Sebedisa menwana ya ha oho etsa dinomoro tsena. Jwale kopa donomoro.

	1	.
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	6
	7	7
	8	8
	9	9
	10	10

Ngola dipalo 1–6



Ithute ho ngola dipalo tsena.



6

tshelela

b

b b b



7

supa

7 7



8

robedi

8 8



q

robong

9 9



10

leshome

10 10



Teacher:
Sign:
Date:



40

Kotara ya 2





Mothamo le bohohlehole



Ekga metsi a mang hape ka setshelong se ho le letshehadi.



Tshwaya hore ke setshelwa sefe se mothamo o moholo.





Tshwaya hore ke setshelwa sefe se mothamo o tlaase.








Tlotsa kgalase ya bobedi ka mmala hore e bonahale e na le jusi e nyane ho feta kgalase ya pele.



Tlotsa kgalase ya bobedi ka mmala hore e bonahale e na le jusi e ngata ho feta kgalase ya pele.



Etsa sedikadikwe ho e feta, ka tlase ho kapa etshwana le.




Kgalase e bolou

ho feta

ka tlase

lekana

Kgalase e kgubedu




Kgalase e bolou

ho feta

ka tlase

lekana

Kgalase e kgubedu



Kgalase e bolou

ho feta

ka tlase

lekana

Kgalase e kgubedu



e feta

e ka tlase ho



Teacher:

Sign:




Date:






Dipalo I ho ya ho 10

Bolokong ka nngwe etsa sehlopha se nang le dibopeho tse tlaase ka ho fetisisa.




Ngola dinomoro ho tloha ho e nyenjane ho isa ho e kgolo hodima palomola.

2	4	3
6	1	5



4	6	8
7	9	5



Khalara nomoro e tlaasetlaase ka botala mme e kgolo ka ho fetisisa ka mmala wa lamunu.

7	4	3
5	1	6

9	10	8
4	6	2



Rarolla tse latelang. O ka etsa ditshwantsho ho o thusa.

E le nngwe ho feta 5.

E le nngwe tlaase ho 5.

Tse pedi ho feta 6.

Tse pedi tlaase ho 7.



Sefaha mola



Tlatsa dipalo tse siuweng.




A series of nine horizontal rows for sequencing numbers 1 through 10. Each row consists of ten circles connected by lines. The first circle in each row contains the number 1. The second circle in the first four rows contains the number 2. The second circle in the fifth row contains the number 3. The second circle in the sixth row contains the number 4. The second circle in the seventh row contains the number 5. The second circle in the eighth row contains the number 6. The second circle in the ninth row contains the number 7. The third circle in all rows contains the number 8. The fourth circle in all rows contains the number 9. The fifth circle in all rows contains the number 10. The remaining five circles in each row are empty.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	2	3			6	7	8	9	10
1	2		4	5	6		8		10
1	2	3		5	6	7			10
	2		4	5		7	8		10
1		3	4	5	6	7		9	
1									
10	9	8	7	6	5				





Ho feta, lekana le tlaase

Nyalanya dintho tse ka letsohong le letshehadi le tse ka letsohong le letona.
Khalara karabo e nepahetseng.







Bolela hore boloko ya bobedi e kgolo ho, tlaase ho, kapa e lekana le boloko ya pele.
Khalara karabo e nepahetseng.



feta

lekana

tlaase



feta


lekana

tlaase



Nyalanya dintho le dinomoro.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Teacher:
Sign:

Date:


43

Kotara ya 2




Kopanya dipompong

Kopanya dipompong tsena ebe o tlatsa dikarabo.




$$2 + 3 = 5$$



$$3 + 4 = \dots$$



Kopanya dipalo.



$$5 + 1 = 6$$



$$5 + 0 = \boxed{}$$



$$3 + 2 = \boxed{}$$




$$4 + 3 = \boxed{}$$





Leka tsena.



$3 + 6 = \boxed{q}$

$1 + 1 = \boxed{}$

$4 + 0 = \boxed{4}$

$0 + 7 = \boxed{}$

$0 + 5 = \boxed{5}$

$3 + 2 = \boxed{}$

$6 + 0 = \boxed{}$

$5 + 3 = \boxed{}$

$2 + 2 = \boxed{}$

$7 + 2 = \boxed{}$

$1 + 3 = \boxed{}$

$4 + 4 = \boxed{}$

$2 + 5 = \boxed{}$

$5 + 1 = \boxed{}$

$5 + 0 = \boxed{}$

$4 + 3 = \boxed{}$

$1 + 8 = \boxed{}$

$2 + 6 = \boxed{}$

$4 + 2 = \boxed{}$

$8 + 2 = \boxed{}$



Teacher:
Sign:
Date:








44

Kotara ya 2




Ho bokella le ho hlophisa

Hlophisa mme o etse setshwantsho sa dipokello tseo o di hlophisitseng.





Hlophisa mahlaku a latelang ka ho etsa setshwantsho.




--	--

Makala a masehla a makae?

Makala a mmala wa lamunu a makae?

Makala a matala a makae?



Teacher:
Sign:
Date:



45

Kotara ya 2

Ho kopanya ho fihla ho 10: o ntse o bala o tswela pele



Taka setshwantsho mme o ngole polelopalo bakeng sa se seng le se seng.

Sara o na le dipompong tse 3. Sipho o na le dipompong tse 2. Ba na le dipompong tse kae kaofela?



A re baleng:

3	4	5
---	---	---

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

Ke na le dimabole tse nne mme ke iphumanetse tse ding hape tse 3 ka tlholo. Ken a le dimabole tse kae?




A re baleng:

4	5	6	7
---	---	---	---

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

Ho ne ho na le dirurubele tse 5. Tse pedi tsa fihla. Hon a le dirurubele tse kae?




A re baleng:

5	6	7		
---	---	---	--	--


$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$




94




Tlatsa dinomoro molapalong mme o ngole palopolelo bakeng sa e nngwe le e nngwe.




$$\boxed{6} + \boxed{4} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$




$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Teacher:
Sign:
Date:






Ho kopanya: Ho bopa le ho heletsa ho fihla ho 10

Khalara ho bontsha tse latelang.


$1 + 9$	
$2 + 8$	
$3 + 7$	
$4 + 6$	
$5 + 5$	




Ngola palo ya:




$$\boxed{4} + \boxed{b} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$




$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Sebedisa dinomoro tsa dipalesa ho iketsetsa palopolelo.



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$




$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$




$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Ngola palo ya:



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Teacher:
Sign:

Date:





Ho etsa habedi le ho hafola

Araba tse latelang.

O bona banana ba bokae?



O bona banana ba bokae honajwale?



I habedi ke 2.
Hob a tla bajwang ha re hafola palo ya banana?

O bona maoto a makae?



O bona maoto a makae jwale?



Re re 2 habedi ke 4.
Halofa ya 4 e tla ba bokae?

O bona mabidi a makae?



O bona mabidi a makae jwale?



Re re 3 habedi ke 6.
Halofa ya 6 e tla ba bokae?


O bona maoto a makae?



O bona maoto a makae jwale?




Re re 4 habedi ke.
Halofa ya 8 e tla ba bokae?



O bona menwana e mekae?



O bona menwana e mekae jwale?




Re re 5 habedi ke 10.
Halofo ya 10 e tla ba bokae?



Rarolla se latelang ka ho khalara. Ngola palo.

Ken a le dimabole tse 4 le motswalle w aka o na le tse 4. Re na le dimabole tse kae kaofela?
Khalara palo e nepahetseng ya dimabole.



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Araba tse latelang.

1 habedi ke

2 habedi ke

3 habedi ke

4 habedi ke

5 habedi ke

Halofo ya 2 ke

Halofo ya 4 ke

Halofo ya 6 ke

Halofo ya 8 ke

Halofo ya 10 ke



Teacher:
Sign:

Date:





48a

Kotara ya 2




Qetella ditshwantsho tsena.


tekanyohohle



sedikadikwe



kgutlotharo



kgutlonne








Sebedisa dibopeho tse nne tse kahodimo ho taka sethwantsho.
O ka sebedisa sebopetho makgetlo a mangata.



100 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Sebedisa dibopeho tse
sehuweng ho etsa ditswantsho
tsena.



Teacher:
Sign:
Date:




48b

Kotara ya 2



Haholwanyane ka dibopeho tsa 2-D

Hlophisa dibopeho mme o etse setshwantsho sa hlophiso ya hao.



Kgutlotharo

Sedikadikwe

Sekwere

Ho na le kgutlotharo tse kae moo?


Ho na le dikadikwe tse kae moo?

Ho na le dikwere tse kae moo?

Fumana dibopeho



Fumana dibopeho tse fapaneng o di bale.



<input type="checkbox"/>	O fumana tekanyohohle tse kae?	
<input type="radio"/>	O fumana didikadikwe tse kae?	
<input type="triangle"/>	O fumana kgutlotharo tse kae?	
<input type="rectangle"/>	O fumana kgutlonnetsepa tse kae	



Teacher:
Sign:

Date:


4q

Kotara ya 2



Dihlopha tsa pedi ho fihla ho 10

Araba dipotsa:




O bona bana ba bakae?

O bona dipara tse kae tsa maoto?


 $2 + 2 + 2 =$ 

Taka sedikadikwe ho potoloha tse latelang ho etsa:

dihlopha tse 2 tsa 2




dihlopha tse 4 tsa 2







dihlopha tse 5 tsa 2






dihlopha tse 3 tsa 2



Ngola palo ya tse latelang:




$$2 + 2 =$$





Teacher:
Sign:
Date:

50


Kotara ya 2



Ho na le maoto a makae? Ngola palo ya oona.



$$2 + 2 + 2 = 6$$



Sebetsa palo mme o etse stshwantsho.

$$\boxed{2} + \boxed{2} = \boxed{4}$$

$$\boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} = \boxed{\quad}$$


$$\boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} = \boxed{\quad}$$





106



Ngola palo ya:



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$



Bala dipalo tsena ka bobedi mme o khalare bobedi bohle.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Teacher:

Sign:

Date:





107

Dipaterone 2 ho isa ho 10



Taka mola ho nyalana le palo e siyo.
Re o etseditse ya pela. Jwale qetellaho tlola dibaka tse pedi.



Qetella paterone ka hokhalara dinomoro.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20




Taka ho tlolatlola ho bontsha tse latelang.

8

10

12

14




12

14

16

18





4

6

8

10



Teacher:
Sign:
Date:





109



Dihlopha tsa bo tharo ho fihla ho 10

Araba dipotsa.



O badile dipanana tse kae?

Hon a le dihlopha tse kae?

E ngole e le palopolelo.



Taka didikadikwe ho potoloha tse latelang ho etsa:

dihlopha tse 2 tsa bo 3



dihlopha tse 3 tsa bo 3



110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





dihlopha tse 4 tsa bo 3



sehlopha se 1 sa bo 3



Ngola palopolelo ya tse latelang:



Taka dihlopha tse 2 tsa bo 3.



Teacher:
Sign:

Date:



53

Kotara ya 2

Phetapheto ya ho kopanya bo tharo ho fihla ho 10



Hona le mabidi a makae?



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Taka dibopeho ho bontsha tse latelang.

$$3 + 3 = \boxed{}$$

$$3 + 3 + 3 = \boxed{}$$



Ngola palo ya:



Ke rekile dipalesa tse kae mmarakeng?



Palo.



Teacher:
Sign:




Date:






Dihlopha tsa bo nne ho fihla ho 10

Bala dibopeho mme o ngolepalo.




Ke bone diphoofolo tse latelang serapeng a diphoofolo. Ke bone maoto a makae?
Ngola palopolelo bakeng sa e nngwe le e nngwe.



$$4 + 4 = 8$$









Taka dibopeho ho potoloha tse latelang ho etsa:


dihlopha tse 2 tsa bo 4



sehlopha se 1 sa bo 4





dihlopha tse 2 tsa bo 4








sehlopha se 1 sa bo 4



Ngola palo bakeng sa se latelang:



$$4 + 4 =$$



Teacher:
Sign:
Date:




Ho phetapheta ho kopanya bonne ho fihla ho 10




Ho na e maoto a makae? Ngola palo bakeng sa e nngwe le e nngwe.



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$






Taka dibopeho ho bontsha tse latelang.

$$4 + 4 = \boxed{\quad}$$



Ngola palo ya:



Susan o bakile dikuku tse 4. Jane o bakile dikuku tse 4.

Ke dikuku tse kae tseo ba di bakileng kaofela? Etsetsa karabo e nepahetseng sedikadikwe.



Palo.

Teacher:
Sign:

Date:




56

Kotara ya 2



Dihlopha tsa bo hlano ho fihla ho 10

Araba dipotsa.



O bona menwana e mekae leotong ka leng?

Hona le menwana ya maoto e mekae kaofela?

E ngole e le palo.

$$5 + 5 =$$



Taka didikadikwe ho potoloha tse latelang ho etsa:

sehlopha se 1 sa bo 5




dihlopha tse 2 tsa bo 5




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10









dihlopha tse 2 tsa bo 5



sehlopha se 1 sa bo 5




Ngola palo bakeng sat se latelang:




57

Kotara ya 2



Ho phetapheta ho kopanya bo hlano ho isa ho 10

Hona le menwana kapa menwana ya maoto e mekae?



10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Taka dibopeho ho bontsha tse latelang.

$$5 + 5 = \boxed{\quad}$$



Ngola palo ya:



O na le menwana e mekae leotong le leng le leng?
O na le menwana ya maoto e mekae kaofela?



Palo:

O na le menwana e mekae letsohong le leng? O na le menwana e mekae kaofela?
Etsa setshwantsho.



Palo:



Teacher:
Sign:



Date:





Dipaterone tsa 5 ho isa ho 20

Seha mola ho nyalana le nomoro e siyo. Re o etseditse ya pele.
Qetella ho motlolo ka ho tereisa hodima yona.



Qetella paterone ka ho khalara dinomoro.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20






Taka metlolo ho bontsha tse latelang:

0

5

15

20




20

25

30

35




35

40

45

50



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

123

Teacher:
Sign:
Date:


5q

Kotara ya 2



Dipaterone tsa bo leshome

Tlatsa dinomoro tse siyo.




Taka difaha tse 10 pakeng tsa kgefutso mme o nyalanye nomoro le boloko bo nepahetseng.



50 40 30 20

Qetella palomola ka ho kopa dinomoro tseo o di fuweng dibakeng tse nepahetseng.

50 30 10 0 50 20 40





Qetella boroto ya dinomoro ka ho sebedisa dinomoro tsa disehwa.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	
II	12	13	14	15	16	17	18	19	
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	

Sebedisa dinomoro tsa disehwa ho tswa kamorao bukeng.



20	40	10	60	90	80
50	30	100	70		

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Teacher:
Sign:

Date:




60a

Kotara ya 2



Bapisa palo le tjhelete.

Dinomoro le tjhelete



R100		
R20		
R10		
5c		
R50		
50c		
R5		
R1		

A red line connects the R100 tag to the 100 Rand note, the R20 tag to the 50c coin, the R10 tag to the 50c coin, the 5c tag to the 5c coin, the R50 tag to the 100 Rand note, the 50c tag to the 50c coin, the R5 tag to the 50 Rand note, and the R1 tag to the 20 Rand note.

50c	
10 Rand	
50c	
1 Rand	
50 Rand	
20 Rand	



126



Tjhelete

Etsa sedikadikwe ho potoloha tjhelete ya pampiri/tjhelete ya tshepe e nang le boleng bo hodimo.



R100

R50

R10



R1

R5

R10



R1

50c

5c



R20

R5

R10



Teacher:

Sign:

Date:



60b

Kotara ya 2



Dinomoro le tjhelete (e a tswella)

Etsetsa tsohle sedikadikwe:

5c ya tshepe



10c ya tshepe



20c ya tshepe



Etsetsa tsohle sedikadikwe:

R10 ya pampiri



Etsetsa tsohle sedikadikwe:

R20 ya pampiri





Etsetsa tjhelete ya tshepe yohle moleng e tlang ho etsa 20c sedikadikwe.



Etsetsa tjhelete ya pampiri yohle moleng e tlang ho etsa R20 sedikadikwe.



Teacher:
Sign:

Date:




61

Tjhelete le tjhentjhe



Taka tjhelete ya tshepe e tlang ho o fa:

a.



10c

b.

20c

c.

15c





Kopanya tjhelete ya tshepe. Khalara karabo e nepahetseng.

	10c	15c	20c
	10c	15c	20c
	10c	15c	20c



Kena le tse latelang polokelong ya ka. Nka reka eng ka sona?
Taka kapa o mamarisetse setshwantsho bolokong.



Teacher:
Sign:
Date:



62

Kotara ya 2



Haholwanyane ka tjhelete le tjhentjhe

Tlosa 5c e le nngwe ya tshepe. O setse ka bokae?



5c



Ho setse bokae?



132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Ho setse bokae? Nyalanya tse latelang.



5c



20c



15c



10c



Teacher:
Sign:
Date:



11

12

13

14

15

16

17

18

19







20



63

Sebopəho, t̪waelo le boemo

Fumana mme o etsetse sebopəho se nang le sebopəho le t̪waelo e tshwanang le ya sebopəho se lebokoseng la pele.



Kotara ja 2

Etsa sedlikadike ho potoloha karabo e nepahetseng.



Ke phoofolo efe e ka pele ho tlou?

Ke phoofolo efe e ka morao ho ntja?

Ke phoofolo efe e dipakeng tsaa
Qwaha le ntja?

Haeba ntja e tsamaela pele e tla thula phoofolo efe?

Haeba tlou e tjhetjhella morao e tla thula phoofolo efe?

Ke phoofolo efe e mahareng a mola?

Ke phoofolo efe eo e leng ya ho moleng ona?

Ke phoofolo efe eo e leng ya ho qetela moleng ona?

135

10 8 7 6 5 4 3 2 1

134




20 18 17 16 15 14 13 12

Teacher:
Sign:
Date:

64a



Dipaterone tsa sebopēho sa jeometeri

Katoloso ya dipaterone tsa sebopēho se seng hape.



Kotara ja 2

Iketsetse pateron ya hao ka dibopēho tseo o di nehilweng.



136

137

Teacher:
Sign
Date:

Dibopeho tsa 3D


Kgabisa dibopeho.



- Kgabisa kgubedu.
- Kgabisa bolou.
- Kgabisa botala.

Kotara ja 2

- Kgabisia tshehla.
- Kgabisia phenese.
- Kgabisia mmala wa lamunu.



Debopetho le dintho tse thata

Etsa sedikadike.



- Etsa sedikadike kgubedu.
- Etsa sedikadike bolou.
- Etsa sedikadike botala.

- Etsa sedikadike kgubedu.
- Etsa sedikadike bolou.
- Etsa sedikadike botala.

